



---

(Ime, ime oca i prezime podnosioca zahtjeva)

---

(Broj lične karte)

---

(Adresa i kontakt telefon)

Općina Stari Grad Sarajevo

### Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

PREDMET: Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu **demobiliziranog branioca**  
Obraćam Vam se zahtjevom da mi u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo<sup>44</sup>, broj 31/22) priznate pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu

Uz zahtjev prilažem sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva (ne stariji od tri mjeseca);
2. Uvjerenje o kretanju da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište/boravište na području Kantonu Sarajevo (ne stariji od tri mjeseca);
3. Uvjerenje izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze daje podnosilac zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci i da za istog ne postoje smetnje u smislu člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica "Službene novine Federacije BiH, br. 33/04, 56/05, 70/07,9/10, 90/17 i 29/22)" - Uvjerenje VFMB-3a (ne starije od tri mjeseca);
4. Uvjerenje JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" da se podnosioc zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 1 (jednu) posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva i da u vrijeme podnošenja zahtjeva ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (ne stariji od tri mjeseca);
5. Uvjerenje nadležne Porezne uprave da podnosilac zahtjeva u vrijeme podnošenja zahtjeva ne ostvaruje prihode veće od 174,03 KM ni po kojem osnovu, uključujući i prihode od registrovane samostalne djelatnosti i izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora (ne starije od jednog mjeseca);
6. Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da podnosilac nije uživatelj penzije, ili, ukoliko jeste, uvjerenje/potvrda o visini penzije (ne starije od tri mjeseca);
7. Izjava podnosioca zahtjeva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerena kod nadležnog organa da nije uživatelj inostrane penzije;
8. Uvjerenja nadležne kantonalne/gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za boračko-invalidsku zaštitu da podnosioc zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja, ili, ukoliko jeste, potvrda o visini primanja;
9. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva.

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci, izuzev za dokaz iz tačke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.

---

(mjesto)

---

Podnosilac zahtjeva

---

(datum)

Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 40/06, 76/11 i 89/1) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan/saglasna sam da Općinske službe i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo vrši obradu istih u svrhu rješavanja po zahtjevu, trajno.